

PROPOZICIJE
I B MUŠKE CRNOGORSKE KOŠARKAŠKE LIGE
za sezonu 2017/2018

Član 1

Takmičenje I B MUŠKE CRNOGORSKE KOŠARKAŠKE LIGE (u daljem tekstu I B MCKL) je košarkaško takmičenje klubova na nivou Crne Gore.

Po završetku takmičenja Prvak I B MCKL u sljedećoj sezoni postaje član Erste lige (I A MCKL).

Član 2

Takmičenjem u I B MCKL rukovodi komesar takmičenja KSCG (u daljem tekstu Komesar).

Član 3

Takmičenje ovih liga odvija se na osnovu Pravila igre koje utvrđuje Međunarodna košarkaška federacija (FIBA), odgovarajućih propisa KSCG, ovih Propozicija i drugih propisa KSCG. Službeni tekst Pravila FIBA izdaje KSCG.

Član 4

Utvrđeni kalendar takmičenja ne može se mijenjati izuzev ako to zahtijevaju interesi košarkaškog sporta. Odluku o mijenjanju donosi Predsjedništvo KSCG.

Član 5

I B MCKL sačinjavaju klubovi: KOTOR, MNE TEAM, MOGREN BASKET, PODGORICA, RUDAR, STRŠLJEN i ZETA .

Igra se po trostrukom bod sistemu. Raspored u trećem krugu određuje se na osnovu plasmana poslije drugog kruga takmičenja Organizaciju utakmice vrši klub koji igra na svom terenu, odnosno klub koji je prvoimenovani u rasporedu takmičenja. Klub domaćin ne može da bude domaćin na terenu gostujuće ekipe.

Prvak I B MCKL ulazi direktno u I A MCKL u narednoj sezoni. Drugoplasirana ekipa iz I B MCKL igra Play Out ligu sa 5 klubova iz I A MCKL koji se nisu plasirali u Super ligu I A MCKL .

Pravo nastupa u I B MCKL imaju dva strana igrača.

Svaki klub ima pravo da , poslije septembarskog prelaznog roka , zamijeni registruje 5 igrača (uključujući i stranca) prije početka trećeg kruga takmičenja.

Član 6

Utakmice I B MCKL igraju se prema utvrđenom kalendaru takmičenja u vremenu koje odredi domaćin.

Utakmice I B MCKL mogu se igrati subotom i nedjeljom od 13,00 do 20,00 časova.

Klub domaćin dužan je da 7 dana prije određenog termina obavijesti Komesara i gostujuću ekipu o danu i satu početka utakmice kao i o sali u kojoj se utakmica igra.

Komesar je ovlašćen da ukoliko smatra da je to u interesu takmičenja, odluči da se sve ili pojedine utakmice istog kola, igraju istog dana i da počnu u isto vrijeme.

Klub koji je prijavio utakmicu u određenom roku, a kasnije iz objektivnih razloga mijenja satnicu, može to učiniti najkasnije 4 dana prije prvobitno zakazanog termina, s tim da snosi sve materijalne troškove administracije učinjene ovakvim pomjeranjem satnice.

Objektivnost razloga pomjeranja satnice i termina utakmice, kao i u slučaju spornosti, cijeni i odlučuje Komesar.

Član 7

Klubovi I B MCKL moraju se pridržavati usvojenog kalendara takmičenja i odredaba ovih Propozicija koje regulišu način zakazivanja utakmice.

Član 8

Ukoliko utakmica ne može da se igra u zakazano vrijeme ili bude prekinuta zbog teškog kvara na nekom od uređaja (isključenje svijetla, lom tabli na koševima i sl.), koji ne može da se otkloni u roku od 60 minuta, ta utakmica će se odigrati u naredna 3 dana od trenutka prekida.

Troškove gostujuće ekipe za ponovni dolazak u mjesto takmičenja pokriće klub domaćin.

U oba slučaja odluku donosi delegat utakmice.

Član 9

Utakmica koja je odložena zbog uzroka više sile, pod kojom se podrazumijeva samo prekid u javnom saobraćaju (što potvrđuje AMSCG), odigraće se u toku sledeća 24 časa, odnosno 3 dana. Odluku o odlaganju donosi delegat.

Član 10

Sve utakmice Komesar registruje u najkraćem roku, a najkasnije 7 dana od dana odigravanja utakmice. U slučaju da je na utakmicu podnijeta žalba, rok za registraciju se odlaže do donošenja odluke po žalbi.

TEHNIČKI NORMATIVI

Član 11

Utakmice I B MCKL igraju se u dvoranama koje u svemu odgovaraju uslovima, odobrenim propisima i ovim Propozicijama koje su registrovane od strane Komesara.

U svakoj dvorani potrebno je obezbijediti nesmetan prolaz ekipa, sudija i službenih lica od svlačionice do terena.

Teren - prostor za igru - obavezno mora da bude tvrd i to od drveta ili drugog odgovarajućeg materijala, veličine 28 x 15 m ili 26 x 14 m. Teren - prostor za igru mora da bude obilježen prema službenim Pravilima i mora imati ucrtanu polukružnu liniju za obilježavanje zone tri poena koja je polukružno udaljena od zamišljene tačke ispod obruča koša 6,75 m. Sve prepreke po vertikali moraju biti udaljene od tla najmanje 7 metara. U dvorani gdje se odigravaju utakmice, table moraju da budu od "sekurit" stakla, obložene po ivicama sa donje strane i na donjem dijelu bočnih strana u visini 20 cm sunderastom zaštitnom masom.

Teren - prostor za igru mora da bude jačom ogradom - pregradom odvojen od gledališta. Ovakva pregrada mora da sprečava ulazak publike u teren, da je visoka od 60 - 80 cm, da je od graničnih linija udaljena najmanje 2 m.

Dvorana mora biti pravilno osvijetljena. Svjetlosni izvori moraju biti pravilno raspoređeni i da ne smetaju vidnom polju igrača. O temperaturnim uslovima za igru u dvoranama - salama odluku donosi delegat.

U dvoranama svakoj ekipi, delegatu i sudijama stoji na raspolaganju: svlačionica sa tuševima, sanitarni uređaji i prostorije u kojima se sastavlja službeni izvještaj. Zapisnički sto je dužine 4 m i postavljen je unutar ograde, a na sredini terena, duž bočne linije. S obje strane zapisničkog stola nalaze se po dvije stolice, koje služe za igrače koji čekaju izmjenu.

Klupe za igrače i službena lica postavljene su sa obje strane zapisničkog stola i moraju biti obezbijedene od neposrednog kontakta sa publikom.

Na utakmicama I B MCKL je obavezan zidni električni časovnik sa semaforom. Semafor mora biti direktno vidljiv sa zapisničkog stola i sa klupa obje ekipe. Ukoliko u toku igre dođe do kvara semafora, ili stonog časovnika, vrijeme na utakmici može se mjeriti ručnom štopericom, a sa njom u tim slučajevima vrijeme mjeri delegat.

Član 12

Za zapisničkim stolom nalaze se samo službena lica i to prema rasporedu koji je utvrđen Pravilima igre :

- prvo mjesto: mjerilac 24"
- drugo mjesto: mjerilac vremena (rukovalac semafora)
- treće mjesto: delegat
- četvrto mjesto: zapisničar (ako piše desnom rukom, a ako piše lijevom raspored je obrnut)

Lice koje rukuje mikrofonom, odnosno razglasnim uređajem, nalazi se za posebnim stolom pored zapisničkog stola.

Razglasni uređaj služi samo za davanje obavještenja o utakmici. Nedopustivo je korišćenje razglasnog uređaja za komentarisanje suđenja, podsticanja publike na navijanje i sl.

Član 13

Organizator je dužan da stavi na raspolaganje sledeće:

- **himnu Crne Gore , koja se pušta 6 minuta prije početka svake utakmice, a nakon prozivke igrača, odnosno kada su svi igrači postrojeni na terenu**
- ispravnu aparaturu za rukovanjem semaforom
- stoni časovnik za mjerenje vremena (ručnu štopericu)
- časovnik za mjerenje 24" (štopericu)
- zapisnik, obrazac koji je propisan Pravilima igre sa olovkama (plava i crvena)
- pokazivač bonusa
- tablice za pokazivanje ličnih grešaka
- pokazivač naizmjeničnog posjeda lopte
- rezervnu pištaljku
- propisani broj formulara za delegatski izvještaj

Član 14

Utakmice I B MCKL igraju se kožnim loptama MOLTEN G - 7.

Organizator je dužan iznijeti na teren minimum 4 lopte i staviti ih na raspolaganje ekipama 20 minuta prije početka utakmice. Izbor lopte kojom se igra utakmica vrši glavni sudija na čiji zahtjev organizator je dužan iznijeti i novu loptu ako utvrdi da nijedna od 4 lopte ne odgovara za igru.

Član 15

Dresovi igrača moraju da budu obilježeni prema Pravilima igre.

Po odluci FIBA dozvoljeno je korišćenje brojeva od 0 do 99.

Domaćin uvijek igra u svijetlim dresovima, a gost u tamnim.

Gost je dužan da uskladi boju svojih dresova sa bojom dresova domaće ekipe. Utvrđeno je da domaće ekipe imaju uvijek istu boju dresova i to prijave Komesaru. Ukoliko utakmicu prenosi TV ekipe su dužne da vode računa o izboru dresova, radi nesmetanog praćenja programa.

Na dresu kapitena mora da postoji vidna oznaka.

EKIPE, TRENERI I SLUŽBENA LICA

Član 16

Na utakmicama I B MCKL mogu da nastupe samo igrači koji posjeduju takmičarski karton izdat od nadležne komisije KSCG.

Tehnički rukovodilac ili trener ekipe, dužan je da 20 minuta prije početka utakmice preda delegatu spisak ekipa na posebnom obrascu, sa brojevima na dresovima i sa brojem takmičarskog kartona svakog igrača.

Na svim utakmicama ekipe nastupaju sa najviše 12 igrača, a najmanje sa 10.

Član 17

Ljekarski pregled igrača je obavezan i vrši se neposredno prije početka prvenstva, prilikom izdavanja ili ovjere takmičarskih kartona.

Član 18

Dužnost trenera ekipe ili pomoćnog trenera, koji vrše ovu funkciju u skladu sa Pravilima igre, može da obavlja samo lice koje posjeduje licencu - dozvolu izdatu od strane UKTCG.

Član 19

Na klupi za rezervne igrače mogu da se nalaze:

- trener, pomoćni trener, ljekar, službeni predstavnik i fizioterapeut.

Službeni predstavnik domaćina sjedi na klupi domaćina, na strani bližoj zapisničkom stolu i odgovoran je delegatu u ime kluba organizatora za organizaciju utakmice.

KSCG prije početka takmičenja, izdaje legitimaciju za najviše pet službenih predstavnika kluba. Ukoliko utakmici ne prisustvuje nijedan od njih može ga zamijeniti pomoćni trener.

KSCG može da odbije izdavanje službene legitimacije predloženom licu, ukoliko procijeni da je njegovo dosadašnje ponašanje nije bilo na potrebnoj sportskoj visini. KSCG isto tako ima pravo da povuče legitimaciju ukoliko ovakvi razlozi nastanu tokom takmičenja. U tom slučaju klub ima pravo da predloži novo lice.

Član 20

Trener i druga službena lica nemaju pravo da tokom utakmice komuniciraju sa delegatom i sudijama. Oni su jedino ovlašćeni da prije utakmice stave eventualne primjedbe samo na organizaciju. Delegat je dužan da ove primjedbe obavezno konstatuje u svom izvještaju.

Trener je jedini predstavnik ekipe koji može da komunicira sa pomoćnim sudijama za vrijeme igre. Trener može u toku utakmice da stavi primjedbe na rad i objektivnost pomoćnih sudija delegatu utakmice, koji o tome obavještava sudije.

Član 21

Klub je dužan da utakmicu igra sa ekipom u najboljem sastavu.
Neizvršavanje ove obaveze povlači disciplinsku odgovornost.

SUDIJE, DELEGAT I POMOĆNE SUDIJE

Član 22

Listu sudija za suđenje utakmica I B MCKL utvrđuje Sudijska komisija KSCG.

Delegiranje sudija za utakmice vrši Komesar u saradnji sa Sudijskom komisijom KSCG.

Klubovi ne mogu tražiti izuzeće sudija sa utvrđene liste.

Član 23

Službena lica su dužna da stignu u dvoranu najmanje 60 minuta prije početka utakmice. Nije dozvoljeno da se koriste prevozna sredstva kojima se u mjesto odigravanja utakmice neposredno stiže prije početka susreta.

Sudije su dužne da uđu u dvoranu 20 minuta prije početka susreta, u propisanoj uniformi za suđenje, pri čemu mjerilac vremena odmah uključuje sat za mjerenje vremena - semafor.

Nakon završetka utakmice sudije i pomoćne sudije mogu napustiti dvoranu tek po odobrenju - saglasnosti delegata.

Član 24

Ukoliko jedan ili obojica sudija ne dođu, delegat određuje zamjenu među prisutnim sudijama sa liste. Ukoliko takvih sudija nema u dvorani, klubovi se mogu sporazumjeti da utakmicu vode druge sudije.

Ukoliko ne postoje uslovi da se prethodni stav ispuni, delegat može odložiti utakmicu najviše do 24 časa, s tim da odmah obavještava Komesara ili kancelariju KSCG radi obezbjeđenja novih sudija.

Ovako odložena utakmica mora se odigrati u roku od 24 časa.

Gostujuća ekipa je obavezna, ukoliko to naloži delegat, da sačeka odigravanje utakmice, u protivnom susret se registruje službenim rezultatom.

Zamjenu za pomoćne sudije određuje delegat.

Član 25

Sudije su potpuno samostalne u donošenju odluka.

Sudije su dužne da striktno sprovode Pravila igre i da ne dozvole da se krše odredbe ovih Propozicija. Oni vode računa da su dresovi obilježeni na pravilan način, da su dresovi kapitena ekipa vidno obilježeni, da su svi igrači jedne ekipe u istovjetnoj sportskoj opremi i neće dozvoliti ulazak na teren igraču koji nije odjeven kao i drugi članovi njegove ekipe.

Sudije su isključivo odgovorne za red na terenu i saradnju sa zapisničkim stolom. Prvi sudija se smatra posebno odgovornim u djelokrugu ovlašćenja koja ima sudija po Pravilima igre.

Član 26

Sudije su dužne da utakmicu, ako postoji realna mogućnost, svakako dovedu do kraja.

Ako je utakmica prekinuta iz razloga što su gledaoci ušli u teren i izazvali tuču ili prekid, sudije su dužne da istu nastave, po pražnjenju dvorane (djelimičnom ili potpunom) ili najkasnije u roku od 24 časa pred praznom dvoranom.

Prvi sudija definitivno prekida utakmicu ako gledaoci neposredno ili bačenim predmetima povrijede igrača, zamjenika ili službeno lice.

Ukoliko je odlukom sudija utakmica definitivno prekinuta, ona će biti registrovana rezultatom u momentu prekida, osim u slučaju kada je ekipa koja je odgovorna za prekid u vođstvu.

U tom slučaju utakmica će biti registrovana službenim rezultatom 20 : 0 u korist ekipe koja nije u vođstvu.

Član 27

Delegat prije početka utakmice provjerava licence pomoćnih sudija.

Delegat dobija od službenih predstavnika klubova liste prijavljenih igrača i takmičarske kartone, provjerava ispravnost podataka unijetih u zapisnik, brojeve igrača i zahtijeva od trenera da svojim potpisom u zapisniku ovjere unijete podatke.

Delegat provjerava licence trenera, pomoćnog trenera i službenog predstavnika kluba.

Član 28

Sudije same ili na prijedlog delegata, smjenjuju pomoćnog sudiju, ukoliko konstatuju da ovaj čini greške i da istima utiče na regularnost utakmice. U tom slučaju napraviće se pauza radi smjenjivanja pomoćnog sudije.

Delegat određuje zamjenu među prisutnim sudijama.

Član 29

Sudije su dužne da opišu sve sporne momente na utakmici, navedu razloge za dosuđene tehničke i isključujuće greške igračima i treneru, kao i druge značajne odluke koje nisu vezane za sam tok igre (smjenjivanje pomoćnog sudije, djelimično ili potpuno pražnjenje dvorane i sl.).

Član 30

Službena lica su obavezna da poštuju kodeks ponašanja i to posebno u pogledu sljedećeg:

- službena lica, sudije i delegat ne smiju da putuju na utakmice automobilom ili autobusom bilo koje ekipe kojima u ligi sude ili obavljaju dužnost delegata
- službenim licima nije dozvoljeno da budu gosti ekipa u ligi u kojoj obavljaju svoju dužnost
- službena lica moraju da budu odjevena na odgovarajući način (odijelo,kravata,...)
- službena lica imaju pravo zahtijeva da u njihovom prisustvu prije i poslije utakmice bude samo službeni predstavnik ekipe domaćina
- službena lica imaju pravo da koriste sopstveni automobil na bilo kom rastojanju, tada će im se priznati nadoknada od 0,20 € goriva za 1 km.Ukoliko dvojica ili trojica službenih lica putuju na utakmicu u istom pravcu dozvoljeno je korišćenje samo jednog automobila.

- službena lica koja u periodu od 24 časa prije i 6 časova poslije utakmice konzumiraju alkohol u bilo kojoj količini, podliježu disciplinskoj odgovornosti
- delegati su posebno odgovorni za utvrđivanje prekršaja kodeksa po bilo kom osnovu kao i za podnošenje izvještaja o tome.

Član 31

Službenim licima koja ne poštuju odredbe ovih Propozicija i Pravilnik o takmičenju KSCG, disciplinske mjere izriče Komesar.

Komesar će poštovati sve odluke Sudijske komisije PKSCG koje se odnose na sankcije izrečene zbog nedovoljno kvalitetnog suđenja ili zbog neizvršavanja obaveza.

Član 32

Listu delegata formira Predsjedništvo KSCG zajedno sa Komesarom.

Lista kontrolora formira se na predlog Sudijske komisije.

Delegiranje delegata za utakmice I B MCKL vrši Komesar.

Delegat vrši kontrolu trenerskih i službenih legitimacija.

Delegat je odgovoran za rad pomoćnih sudija za zapisničkim stolom.

Delegat je dužan da prati zbivanja u gledalištu, oko zapisničkog stola i klupe za rezervne igrače i da, u slučaju potrebe, o njima obavještava sudije kako bi oni mogli blagovremeno da preduzmu odgovarajuće mjere.

Delegat obavezno u svoj izvještaj unosi zapažanja i ocjene o svim događajima vezanim za utakmicu.

Delegat je obavezan da da svoje mišljenje o spornim činjenicama i da insistira da sudije isto tako daju svoja zapažanja.

Član 33

Disciplinsku prijavu mogu podnijeti sudije, delegat i službeni predstavnici oba kluba. Delegat je obavezan da uzme izjave od prekršioca i sudija i iste dostavi Komesaru lige.

Od igrača, trenera i drugih službenih lica, isključenih na utakmici, obavezno se uzima izjava.

Član 34

Delegat sastavlja izvještaj o odigranoj utakmici i dostavlja isti telefaksom odmah, a najkasnije prvog radnog dana do 10,00 časova, kancelariji KSCG ili Komesaru. Zapisnik utakmice, prijave igrača i službenih lica obje ekipe i statistiku delegat dostavlja kancelariji KSCG poštom u najkraćem roku.

Rezultat utakmice i sve bitne činjenice (incident, TG, DG i sl.) vezane za utakmicu delegat na najbrži mogući način (telefon, telefaks, telegram) saopštava Komesaru i licu odgovornom za održavanje Web sajta KSCG.

Delegat je odgovoran da statistika sa utakmice stigne, u roku od 24 sata, na adresu lica koje održava sajt KSCG (kscg@t-com.me), kao i na adresu lica koje će automatski obrađivati podatke (cgstatistika@gmail.com), za svako kolo, i slati KSCG za sajt.

Komesar vrši registraciju utakmice na osnovu izvještaja delegata.

Delegat nije dužan da izvještaj sastavi u službenim prostorijama nakon utakmice ali je dužan da pita službene predstavnike klubova da li imaju primjedbi. U izvještaj delegat unosi svoje ocjene i zapažanja, kao i zaključke o organizaciji i toku utakmice. Delegat u svom izvještaju daje opisnu ocjenu suđenja svakog sudije. Delegatski izvještaj se sastavlja u dva primjerka, od kojih se jedan primjerak dostavlja kancelariji KSCG a jedan primjerak ostaje delegatu.

Delegat, sudije i zvanični predstavnici klubova nisu ovlašćeni da o navodima u izvještaju obavještavaju javnost.

Ukoliko službeni predstavnik kluba ometa rad delegata prilikom sastavljanja izvještaja, delegat ima pravo da ga udalji.

Član 35

Disciplinsku odgovornost delegata konstatuje i rešava Komesar na osnovu Propozicija.

DUŽNOSTI ORGANIZATORA UTAKMICE

Član 36

Klubovi su obavezni da prije početka lige obavijeste Komesara o mjestu odigravanja utakmica za tekuću takmičarsku sezonu.

Izuzetno, mjesto odigravanja utakmice se može promijeniti:

- odlukom Komesara o disciplinskoj kazni zabrane igranja određenog broja utakmica na svom terenu;
- odobrenjem Komesara u slučaju neispravnosti dvorane prijavljene za tekuću sezonu (u tom slučaju domaćin je obavezan da igra utakmice u najbližoj ispravnoj dvorani);
- odlukom PKSCG.

Komesar službeno obavještava sve učesnike u takmičenju o danu, vremenu i mjestu odigravanja utakmice putem sajta KSCG : **www.kscg.me**

Član 37

Organizator je dužan da rezerviše smještaj za gostujuću ekipu i jedan termin za trening, ukoliko ona to zatraži 10 dana ranije u pismenoj formi.

Organizator je dužan da sudijama i delegatu obezbijedi smještaj i ishranu ukoliko nemaju prevoz za povratak poslije utakmice.

Član 38

Organizator je dužan da na svakoj utakmici organizuje redarsku službu i obezbijedi prisustvo organa milicije (u dovoljnom broju, zavisno od veličine dvorane, broja posjetilaca i sl.).

Organizator obezbjeđuje dežurnog ljekara.

Organizator je dužan da obezbijedi prostoriju u kojoj će delegat napisati izvještaj.

Član 39

Dužnost je organizatora da preduzme sve mjere kako bi bio obezbijeđen normalan tok utakmice.

Organizator snosi punu odgovornost za sve prekršaje i incidente koji se dogode na samoj utakmici ili neposredno u vezi sa njom.

Organizator mora da bude u stanju da u svakom trenutku reguliše ponašanje gledalaca, kako bi se omogućilo nesmetano odvijanje igre.

Nije dozvoljeno nesportsko navijanje gledalaca i navijanje koje onemogućava normalan tok utakmice (pištaljke, zvučna pojačala i sl.).

Organizator ne smije da dozvoli posjetiocima da na bilo koji način povrijede prostor za igru unutar ograde (nije npr. dozvoljeno mahanje zastavama ili naginjanje preko ograde, pomjeranje konstrukcija i sl.).

Organizator je odgovoran za obezbjeđenje reda u gledalištu i na terenu i dužan je da poštuje naloge delegata date u tom smislu.

Organizator odgovara za bacanje petardi i drugih predmeta (u gledalištu i na teren), bez obzira čiji to navijači čine. Ukoliko se to ipak dogodi, biće kažnjen.

U slučaju nereda na terenu ili u dvorani, organizator mora da preduzme sve mjere kako bi potpuno zaštitio članove obje ekipe, sudije i delegata. Njegova je dužnost da obezbijedi njihov neometani odlazak u svlačionicu, a članovima gostujuće ekipe, sudijama i delegatu i odlazak iz grada.

Svaki napad na ekipe, sudije ili službena lica biće kažnjen.

Član 40

Za svaki prekršaj koji učini klub-organizator, Komesar će izreći kaznu u skladu sa Propozicijama, a putem službenog saopštenja.

TOK UTAKMICE

Član 41

Početkom utakmice smatra se onaj momenat kada su sudije ušle u dvoranu i zvanično pustile u rad semafor ili stoni časovnik.

Dvadeset minuta prije početka susreta, glavni sudija pregleda da li je organizator udovoljio odredbama Propozicija, da li se na terenu nalaze pomoćne sudije i da li su svi uređaji u ispravnom stanju.

Član 42

Dvadeset minuta prije početka utakmice, mjerilac vremena, po odobrenju glavnog sudije, uključuje semafor u rad. Pomoćne sudije zauzimaju svoja mjesta.

Šest minuta prije početka utakmice, prvi sudija sirenom poziva igrače koji su se zagrijavali, da se postroje iza bočne linije.

Spiker predstavlja publici kapitena, zatim ostale igrače prema rednim brojevima. Predstavljaju se prvo igrači i trener gostujuće, a zatim domaće ekipe.

Po završenom predstavljanju, igrači prilaze jedni drugima, rukuju se i odlaze prema klupama.

Pola minuta prije početka utakmice, mjerilac vremena vraća semafor - sat na početni položaj, a članovi prvih petorki izlaze na teren.

NAČIN BODOVANJA I ODREĐIVANJA PLASMANA

Član 43

Način bodovanja i određivanja plasmana ekipa vrši se na osnovu Pravila igre.

ŽALBE

Član 44

Žalba na utakmicu najavljuje se u zapisniku utakmice potpisom kapitena. Žalba se u pismenom obliku podnosi delegatu, najkasnije 20 minuta po završetku utakmice. Službena lica na utakmici, sudije i delegat, daju mišljenje o žalbi.,

Klub može da dopuni žalbu, s tim da dopuna mora biti pismeno najavljena 24 časa po odigranoj utakmici. Dopuna žalbe ne može da se odnosi na činjenice koje nisu navedene u žalbi odmah nakon utakmice.

Dopuna mora da bude dostavljena u roku od 3 dana po odigranoj utakmici.

Za svaku žalbu, u roku od 3 dana, mora biti uplaćen iznos od 200 bodova.

Član 45

Žalba koja nije najavljena potpisom kapitena, koja nije na vrijeme uručena delegatu, kao i žalba za koju nije uplaćen iznos od 200 bodova, neće se uzimati u razmatranje.

Član 46

Za utvrđivanje tačnog datuma kada je dopuna žalbe podnijeta i kada je uplata takse izvršena, služi jedino poštanski žig preporučenog pisma, odnosno novčane uplatnice.

Član 47

Komesar može žalbu da usvoji ili odbije.

Kada žalbu odbije, utakmica se registruje postignutim rezultatom.

Kada žalbu usvoji, utakmicu će poništiti i naložiti odigravanje nove, ukoliko je učinjena povreda Pravila igre, koja je bitno uticala na rezultat, ili utakmica bila neregularna zbog odsustva uslova za odigravanje utakmice, koji su predviđeni Propozicijama o takmičenju, a što je učinilo da postignuti rezultat nije posledica sportskog nadmetanja.

Član 48

Jednom registrovana utakmica, ili donijeta odluka u vezi sa takmičenjem, ne može biti poništena od iste instance.

Član 49

Odluku o Žalbi, Komesar mora da donese najkasnije u roku od 7 dana po odigranoj utakmici.

Član 50

Sve eventualne troškove žalbenog postupka pokriva klub koji je prouzrokovao troškove. Ukoliko se žalba uvaži, žaliocu se vraća uplaćena taksa.

Član 51

Ukoliko žalba bude usvojena i rezultat utakmice poništen, prilikom odigravanja ponovljene utakmice, klubovi dijele prihod i rashod na jednake djelove.

DISCIPLINSKE ODREDBE

Član 52

Utvrđeni su kriterijumi novčanih (izraženih u bodovima) i vremenskih kazni za sledeće vrste prekršaja klubova, igrača, sudija, delegata i drugih službenih lica.

		Eura
a) Slaba organizacija utakmice		
- neblagovremena i neuredna prijava utakmice (svaki ponovljeni slučaj povlači udvostručavanje kazne)	od	25
- neispravni tehnički uređaji, slaba organizacija zapisničkog stola i nedostatak pomoćnih uređaja i odgovarajućih formulara	od	40
- slaba redarska služba i nedovoljan broj policajaca	od	50
- nedostatak prostorija za sastavljanje izvještaja, neobezbjeđenje svlačionice za sudije i ekipe	od	50
- ne vođenje statistike		400
- ne dostavljanje statistike	od	200
b) Slaba organizacija utakmice - ponašanje gledalaca		
- ometanje rada zapisničkog stola, delegata i pomoćnih sudija	od	40
- pušenje gledalaca u dvorani	od	30
- nesportsko ponašanje gledalaca, vrijeđanje protivnika i ostalih učesnika utakmice, koje se nastavlja i pored opomene u slučaju pojedinačnih ispada	od	80
- organizovani ispadi i ponovljeni slučajevi (do zabrane igranja na svom terenu određenog broja utakmica)	od	100
- bacanje na teren mekih predmeta (papiri, rolne papira, i dr.)	od	20
- bacanje na teren čvrstih predmeta (metalni novac, kamenje, klikeri, letve, motke, flaše i dr.)	od	150

U težim slučajevima zabraniće se igranje određenog broja utakmica na tom terenu.

- bacanje na teren petardi i ostalih eksplozivnih predmeta od 100

U težim slučajevima zabraniće se igranje određenog broja utakmica na tom terenu.

c) Slaba organizacija utakmice - fizički napad gledalaca

- pokušaj napada na igrače i službena lica, ulazak gledalaca u teren i prijetnje od 300

- ostvarena namjera napada, sa prekidom utakmice donosi kaznu zabrane igranja od najmanje dvije utakmice neigranja na tom terenu; za navedene prekršaje, ista kazna će se izreći i u slučajevima kada utakmica iz određenih razloga nije prekinuta (incident se dogodio prije ili poslije utakmice u dvorani gdje se igra utakmica ili van nje i sl.); do okončanja postupka i donošenja odluke, teren se može suspendovati

d) Nesportsko ponašanje učesnika utakmice, igrača i trenera

- nesportsko ponašanje, pokušaj napada i prijetnje među igračima, službenim licima i prema publici od 100

- za ostvaren fizički napad od 150

- ukoliko dođe do međusobnog obračuna igrača i trenera:

vinovnik incidenta od 200

ostali učesnici od 100

- za najteže prekršaje i ispade igrača i trenera, izreći će se kazna zabrane igranja na određenom broju utakmica, ili vremenske kazne prema Disciplinskom pravilniku KSCG

- tehnička greška igrača i trenera (svaka sljedeća udvostručava iznos) 20

- diskvalifikujuća greška igrača i trenera (svaka sljedeća udvostručava iznos) 40

e) Igrač ili trener koji javno nesportski kritikuje odluke sudija,

kazniće se novčano; od 200

drugi članovi košarkaške organizacije, kazniće se zabranom vršenja dužnosti na dvije do pet utakmica;

f) Nesportsko ponašanje službenih lica

- službeni predstavnici kluba (koji posjeduju licencu), pomoćni trener, fizioterapeut, ljekar, za nesportsko ponašanje kazniće se novčano od 80

U težim slučajevima odrediće se zabrana vršenja funkcije od dvije do pet utakmica, ili vremenskom zabranom vršenja funkcije

g) Nesavjesno obavljanje dužnosti delegata, slab i nestručan rad sudija i pomoćnih sudija

- neuredno, nesavjesno i nesportsko ponašanje i neuredno izvršavanje odluka Komesara, neuredno pisanje izvještaja, kašnjenje u slanju izvještaja, neispunjavanje obaveza predviđenih Propozicijama, a za sudije i odlazak sa utakmice bez javljanja delegatu, kazniće se zabranom vršenja dužnosti na 2 do 5 utakmica;

- za neobjektivno prikazivanje činjenica u izvještaju, kao i prikrivanje pojedinih činjenica i neopravdan izostanak sa utakmice, izreći će se vremenska kazna zabrane vršenja dužnosti na najmanje 5 utakmica;
- sudija ili delegat koji napravi više troškova nego što mu pripada, kao i sudija ili delegat koji izlože organizatora utakmice nepotrebnim troškovima, kazniće se zabranom suđenja od najmanje 5 utakmica, odnosno vršenja dužnosti delegata na najmanje 5 utakmica;
- delegat koji u obrascu za obračun troškova unese neistinite ili netačne podatke, skinuće se sa liste za tu sezonu.

h) Klub kome je izrečena kazna zabrane igranja utakmice na svom terenu prema tačkama b) i c) ovog člana, može igrati utakmicu-e u drugom mjestu u kome postoji sportska dvorana koja je registrovana u tekućoj sezoni za odigravanje utakmica I B MCKL. Mjesto u kome se zakazuje utakmica mora, bilo kojim redovnim prevoznim sredstvom, da bude udaljeno najmanje 20 km od mjesta u kojem je kažnjeni klub igrao utakmice. U slučaju spora, odluku o mjestu odigravanja utakmice donosi Komesar. Ukoliko se u ovom drugom mjestu dogodi incident za koji se izrekne zabrana igranja određenog broja utakmica na tom terenu, ta kazna se odnosi na mjesto gdje se incident dogodio, ali i na mjesto odakle je klub domaćin te utakmice.

U slučaju da ekipa koja je kažnjena zabranom igranja na svom terenu odredi za odigravanje utakmice mjesto koje je za gostujuću ekipu udaljenije od mjesta domaće ekipe, dužna je da gostujućoj ekipi nadoknadi razliku troškova koji su time prouzrokovani.

i) Izrečene kazne zabrane igranja ili vršenja dužnosti izvršavaju se na utakmicama lige i završnog dijela Kupa Crne Gore. Pod završnim dijelom Kupa Crne Gore podrazumijeva se takmičenje od osmine finala Kupa.

j) Ekipa koja nastupi sa manje od 10 igrača kazniće se sa 150 €

Član 53

O disciplinskim prekršajima klubova, ekipa, igrača, trenera, službenih lica, sudija i delegata u ovom takmičenju i povodom ovog takmičenja, odluke donosi Komesar. Odluke Komesara su konačne, osim u slučaju vremenske zabrane vršenja dužnosti ili igranja kad žalbu na prvostepenu odluku rešava Disciplinski komisija KSCG.

FINANSIJSKE ODREDBE

Član 54

Članovi I B MCKL sami pokrivaju svoje troškove takmičenja, osim troškova sudija i delegata, kao i njihovih putnih troškova, koje snosi KSCG.

Član 55

Klubovi finansiraju organizaciju lige . Za organizaciju lige klubovi su dužni da prije početka lige uplate prvi dio kotizacije (drugi dio kotizacije uplaćuje se prije početka drugog dijela lige) čiji iznos određuje Predsjedništvo KSCG.

Ukoliko klub ne izvrši uplatu kotizacije isključice se iz takmičenja.

Član 56

Putne troškove i takse sudija i delegata, klub organizator isplaćuje prije utakmice u skladu sa priloženim troškovima.

Takse sudija, delegata i pomoćnih sudija utvrđuju se posebnom odlukom PKSCG.

Delegat se smatra posebno odgovornim za vjerodostojnost podataka o troškovima službenih lica. Taksa delegata iznosi 70% od sudijske takse, a taksa pomoćnog sudije iznosi 15% od sudijske takse.

Član 57

Klubovi su dužni da svoje finansijske obaveze, po osnovu odluka o novčanim kaznama, izvršavaju u roku od 5 dana od prijema saopštenja. U protivnom, klub će biti suspendovan.

ZAVRŠNE ODREDBE

Član 58

Slučajevi koji nisu predviđeni ovim Propozicijama, rešavaju se na osnovu Pravilnika o takmičenju KSCG i ostalih propisa KSCG.

Član 59

Tumačenje ovih Propozicija, daje Takmičarska komisija KSCG, koja je ovlašćena da vrši izmjene i dopune na predlog klubova ili Komesara.

Član 60

Ove Propozicije stupaju na snagu od oktobra 2017. godine.

Podgorica, oktobar 2017.

KOŠARKAŠKI SAVEZ
CRNE GORE